





## SADRŽAJ

LEKTORISANJE TEKSTOVA .....	5
Šta je lektura? .....	5
Šta je uređivanje? .....	5
Šta je prerada teksta? .....	6
Lektor .....	7
Šta je kartica teksta? .....	7
Šta lektor radi? .....	8
Vrste lektorskih simbola .....	9
Osnovni lektorski simboli .....	10
Načini unosa lektorskih simbola u tekst i njihove vrste .....	10
Simboli za identifikaciju i korekciju grešaka u rasporedu teksta na strani .....	11
Hifenacija .....	11
Obaveze koje ima samo lektor .....	12
Pravila kucanja u Wordu .....	13
Ekavski i ijekavski izgovor .....	14
Pravopis – pisanje velikih i malih početnih slova .....	18
NATPISI I POTPISI .....	26
SKRAĆENICE .....	27
INTERPUNKCIJSKI GALIMATIJAS .....	33

PLEONAZMI .....	34
LISTA PLEONAZAMA .....	34
BIROKRATSKE (ZLO)UPOTREBE JEZIKA .....	36
NAJUPORNIJE GREŠKE – JEZIČKE PIJAVICE .....	38

## **LEKTORISANJE TEKSTOVA**

Često možete čuti za pojmove poput uređivanja, prerađe ili korekture teksta. Moramo se zapitati koja je razlika između njih? Veoma je važno da shvatite razliku, jer će vam pomoći da kvalitetnije kreirate tekst.

### **Šta je lektura?**

Lektura je čest oblik uređivanja tekstova. Kada imate napisan tekst, posao lektora ili urednika jeste da pažljivo provjeri rad zbog mogućih osnovnih, pravopisnih i interpunkcijskih grešaka. Lektor takođe može ispravljati literarne, gramatičke, stilske i jezičke greške u rukopisu. Takođe, može provjeriti osnovno formatiranje, kao što su margine i veličina fonta.

Lekturu treba da obavi stručnjak koji je specijalizovan za ovaj posao. Lektor će sadržaj teksta u potpunosti uskladiti sa pravopisnim i gramatičkim pravilima jezika. Lektura zahtijeva visok stepen koncentracije, dobro poznavanje jezika i uočavanje teško primjetnih grešaka. Lekturu mogu obavljati profesionalni lektori, prevodioци, prof. jezika i književnosti i diplomirani filozofi sa dugotrajnim iskustvom.

### **Šta je uređivanje?**

Uređivanje članka ili bilo kog drugog sadržaja zahtijeva korekciju greške i kreativno prevođenje. Dosta se vremena potroši na uređivanje teksta nakon završetka. Ovdje je potrebno da

shvatite da li postoje neke izmjene kada je u pitanju struktura i sadržaj vašeg rada. U idealnom slučaju, najbolje je raditi sa profesionalcem prilikom uređivanja važnog dokumenta. Razlog je jednostavan, pisac može da bude pristrasan prema svom radu i često neće moći da vidi greške. Postoje situacije prilikom uređivanja kada bi djelove vašeg teksta možda trebalo proširiti primjerima ili detaljnim objašnjenjima. Uređivanje članka, dokumenta ili knjige je obavezno ako želite da ponudite ugodno iskustvo čitanja. Takođe će vam dati priliku da dodate informacije ili ispravite ono što ste već napisali.

Uređivanje uključuje detaljniji pregled rada. Urednik će provjeriti i ispraviti pogrešnu gramatiku ili pravopis i izvršiti izmjene u tekstu, kako bi se osigurao da je vaš tekst koherentan i jasan. Ako neke informacije nedostaju ili nisu jasne, urednik će napraviti potrebne izmjene ili dopune. Urednik će takođe provjeriti formatiranje npr. ako se morate pridržavati određenog stila. Rad sa dobrim urednikom će vam pomoći da postignete najbolje rezultate.

### **Šta je prerada teksta?**

Ako želite da napravite novi tekst iz nečega što već postoji, prerada teksta može da vam pomogne. Za razliku od uređivanja, prerada već postojećeg teksta zahtijeva da potpuno preformulišete cio sadržaj. Preradom teksta možete reorganizovati već postojeći tekst sa tendencijom da se sadržaj proširi ili skrati, kako bi čitaoci vaših tekstova shvatili o čemu govorite. Cilj vam je da izbjegnete tekst. Takođe je važno da prerađeni tekst nekoliko puta provjerite kako biste mogli da napravite dodatne ispravke ili da dodate informacije.

## **Lektor**

Lat. *Lector* čitalac, čitač, čitatelj, predavač jezika; riječ koja je mijenjala značenje kroz vjekove.

Danas, riječ lektor znači stručnjak koji poboljšava izražavanje u rukopisu za štampanje ili govorenje. Lektor je profesija u izdavačkim preduzećima i redakcijama. U antičkom Rimu lektor je obrazovani rob koji gospodarima čita književna i filozofska djela. U srednjem vijeku lektor je učitelj nastavnik koji ne mora da ima akademski stepen. Na univerzitetima danas lektor je predavač i učitelj živih jezika. U pozorištu, lektor ispravlja i ocjenjuje rukopise prije objavlјivanja; ispravljač jezikoslovac, lingvist koji podučava scenske izvođače da u skladu sa stilom pozorišnog komada i karakteristikama jezika kojim je djelo pisano proza, stih, epoha kao i karakternim, demografskim, sociološkim i drugim osobinama svakog lika, govorno pravilno interpretiraju tekst djela prilikom izvođenja.

## **Šta je kartica teksta?**

Budući da tekst nema težinu, pa ga ne možemo izmjeriti u gramima, moralo se smisliti kako mjeriti količinu teksta – po kartici. Ta je informacija potrebna nama lektorima, zatim prevodiocima, novinarima, piscima i svima koji rade na tekstu te prema količini teksta obračunavaju cijenu.

Donedavno je bilo uobičajeno da karticu teksta čini 1800 slovnih znakova, uključujući i razmake. Od skora prevodioci i sudski tumači definišu karticu kao 1500 znakova s razmacima, i tom se mjerom sada služe svi.

Zašto se tekst računa u karticama, a ne u stranicama? Zato što prema broju stranica ne znamo koliko teksta na njima ima. Znači, na jednoj stranici možemo napisati samo jednu riječ, a na drugoj 500 riječi sitnim slovima. Kako bismo tačno znali koliko ima teksta, broj znakova je najvažniji. Pod brojem znakova mislimo ne samo na slova, nego i na interpunkcijske znakove i razmake. Inače, višak ili manjak razmaka jedna je od češćih pogrešaka prilikom pisanja tekstova.

Kako izračunati broj znakova? U Wordu je to sasvim jednostavno. Označite tekst kojem želite izmjeriti količinu, kliknite na Pregled i potom na Brojanje riječi. Prikazaće vam se prozorčić s popisom u kojem možete vidjeti koliko ima znakova bez razmaka, koliko s razmacima te broj riječi, redaka i odlomaka.

### **Šta lektor radi?**

Lektor čitajući tekst utvrđuje:

- da li je riječ, fraza, rečenica, poglavlje, neophodno, adekvatno, usklađeno sa ostatkom teksta;
- da li će čitalac pravilno razumjeti poruku;
- da li je dobar izbor riječi;
- da li je riječ razumljiva čitalačkoj publici kojoj je upućena;
- da li je žargonska riječ razumljiva čitaocima ili je potreban njen prevod.

Lektorski simboli i znakovi specijalne su oznake kojima se obilježavaju identifikovane greške u tekstu u bilo kojoj fazi identifikacije jezičkih grešaka. Lektorske znakove koriste, pored

## *Uloga lektora u izdavačkoj djelatnosti*

---

lektora, svi oni koji u procesu pripreme publikacije ukazuju na uočene greške, sugeriraju ispravke, ističu nejasnoće, te se ponekad ovi znakovi nazivaju i korektorskim.

### **Vrste lektorskih simbola**

Lektorske simbole možemo podijeliti na dvije osnovne grupe:

1. tekstualni (promjenljivi);
2. stalni (nepromjenljivi).

Stalni znaci služe za obilježavanje identifikovanih grešaka u tekstu i oni su tačno određeni, dogovorenim znacima (simboli koji zamjenjuju riječ; simboli koji zamjenjuju ili ubacuju izostavljeni znak interpunkcije; simboli koji ukazuju na neophodne promjene ili greške u formatu teksta; simboli koji ukazuju na neophodne promjene ili odstupanja u izgledu teksta).

Svaku ispravku treba obilježiti znakom – čitko i jasno, kako na mjestu koje se ispravlja tako i na ivici.

 - ukloni razmak-sastavi	 - ostavi razmak-rastavi	 - uvuci red, odnosno povećaj uvlačenje
 - znak za unošenje izostavljenog teksta	 - smanji razmak	 - znak za uvođenje početnog reda
 - izmeni redosred slova, reči ili delova rečeneice (ili koristiti brojeve)	 - povećaj razmak	 - treba spojiti dva reda (pasusa)
 - ostaje! kada je reč ili deo teksta pogrešno precrtao	 - povećaj belinu između 2 reda	 - premesti red ili više redova na odgovarajuće mesto
	 - smanji belinu između 2 reda	 - ukloni uzrok prijanja sloga
	 - ispravi pogrešno uvučen red	 - oštećeno slovo

### **Lektorski simboli**

### **Osnovni lektorski simboli**

Lektorski simbol *ubaciti*.

Lektorski simbol *obrisati*.

Lektorski simbol *smanjiti razmak, primaknuti*.

Lektorski simbol *preokrenuti, zamijeniti mjesta, obrnuti mjesta*.

Lektorski znak za ispisati *slovima, provjeriti transkripciju, provjeriti način pisanja*.

Lektorski simboli koji ukazuju na promjenu veličine slova.

Lektorski simbol kojim lektor ukazuje da se njegova ispravka, preporuka, zanemari.

### **Načini unosa lektorskih simbola u tekst i njihove vrste**

Lektorski simboli se unose na mjesto u tekstu gdje je greška identifikovana i na margini teksta, u istom redu gdje je u tekstu identifikovana greška. Na margini se upisuje simbol, koji je upisan i na identifikovanoj grešci u tekstu, i preporuka za ispravku, korigovana varijanta. Simboli se unose ručno, obično crvenom olovkom, na mjesto u tekstu gdje se nalazi greška. Unosi se odgovarajući simbol, onaj koji ukazuje na vrstu greške tj. šta je potrebno ispraviti. U istom redu, na margini, unosi se isti znak, ponekad se precizira tj. iznad njega se piše šta u šta treba promjeniti.

### **Simboli za identifikaciju i korekciju grešaka u raspoloženju teksta na strani**

Simbol za pomjeranje teksta u lijevo, u desno, gore i dolje.

Simbol za centriranje teksta na strani.

Simbol za prebacivanje teksta.

Simbol za označavanje početka paragrafa.

Simbol za prelom teksta.

Simbol za ukazivanje na loše urađen prelom teksta na strani.

### **Hifenacija**

Hifenacija je prenos riječi iz jednog reda u drugi. Ukoliko pišemo tekst rukom ili ga unosimo pisaćom mašinom, kod prenosa dijela riječi iz reda u red, vodićemo se osnovnim principom maternjeg jezika.

Širenjem upotrebe računara, kao načina unosa teksta, stvar se donekle promijenila. Softverski su regulisani načini prenosa djelova reči. Klikom na opciju, u Word-u, na Toolbar-u, u okviru odjeljka Layout, Hyphenationom uključujemo ili isključujemo ubacivanje crtice i dijeljenje riječi na kraju reda, biramo izgled teksta na kraju reda.

Treba napomenuti da je hifenacija dobro softverski urađena. Softverski algoritmi za podjelu reči na slogove, što je osnova na kojoj funkcioniše hifencija, DTP programa je dobro urađena za engleski jezik, i za još neke svjetske jezike francuski, njemački, španski...) dok za većinu ostalih svjetskih jezika nisu.

Naš jezik, zbog malog tržišta koje ga upotrebljava, nije bio interesantan softverskim firmama i inženjerima, te je ovaj dio ostao slabo razijen od strane velikih kompjuterskih korporacija. Zbog toga, nerijetko, uočavamo englesku hifenciju u tekstu na našem jeziku. Poslednjih decenija, u okviru projekta za korekciju teksta na srpskom jeziku RAS, dolazi do razvoja alatki za hifenaciju na našem jeziku na oba pisma, i na latinici i na cirilici.

RAS hifenacija funkcioniše tako što u tekst, unešen u Word-u, ubacuje nevidljive Optional Hypen kodove, možemo ih vidjeti na ekranu ako aktiviramo opcije Show/Hide).

### **Obaveze koje ima samo lektor**

Lektor, kao jezički stručnjak, tekst ne čita kao običan čitalac, ne obraća pažnju na sadržaj već na pravopisne, gramatičke i stilske greške na koje ne obraća, u tolikoj mjeri, pažnju revizor. Posebnu pažnju mora obratiti na detalje teksta kao što su:

- poravnjanja teksta;
- način nabrajanja (brojevima ili slovima, da li se poštuje redosred i sl.);
- alfabetske liste (npr. bibliografske jedinice su navedene alfabetskim redom; prvo se prati početno slovo a potom svakog sledeće: B u g a r s k i);
- natpise (bilo da se radi o natpisima pored slika, ilustracija, tabela, o glavnim naslovima itd.);
- na poravnanje redova, kolona, razmaka među njima i na jezički sadržaj u njima;

- datume (da li su ispravno napisani i da li su u cijelom tekstu pisani na isti način);
- naslove i podnaslove;
- pisanje imena, bilo da se radi o imenima ljudi, geografskih pojmovima, sajtova, izvora itd...;

Važno je istaći da revizori i lektori, danas, u doba razvijene tehnologije, moraju posebnu pažnju obratiti na tekstove koji sadrže djelove za koje je već na prvi pogled sasvim jasno da su preuzeti iz nekog drugog jezika, loše prevedeni, obično koristeći Google translate. Takvi djelovi tekstova imaju rečeničke konstrukcije koje nisu u skladu sa jezikom na koji su prevedeni tzv. *host language*.

### **Pravila kucanja u Wordu**

Pravila kucanja se moraju prihvati kao pravopisna norma. U protivnom čitaoci dokumenta mogu steći utisak o našoj neprofesionalnosti.

1. Znakovi interpunkcije kucaju se neposredno iza posljednjeg slova u riječi a iza njih se kuca jedan razmak.
2. Na kraju pasusa iza znaka interpunkcije ne treba kucaći razmak nego samo znak za novi red (Enter). Pasus ne smije da počinje razmakom.
3. Između dvije riječi kuca se isključivo jedan razmak.
4. Prije otvorenih navodnika i otvorene zagrade kuca se razmak a neposredno iza kuca se tekst koji je pod navodnicima tj. u zagradi. Znak za zatvaranje navoda i

zatvorena zagrada kucaju se neposredno iza posljednjeg slova u tekstu a eventualni razmak ili znak interpunkcije koji se odnosi na cijelu rečenicu unosi se neposredno iza navodnika ili zgrade.

5. Aritmetički znakovi (+, -, X, :, =) uvijek se kucaju kao samostalne riječi sa razmakom ispred i iza njih. Izuzetak je dvotačka koja se koristi u funkciji oznake razmjere kada se kuca bez razmaka (npr. R 1:100).
6. Procenat i promil (%), ako stoje uz broj kucaju se bez razmaka (npr. 100%).
7. Mjerne oznake se kucaju sa razmakom ispred i iza.
8. Decimalni brojevi se kucaju sa zarezom kao znakom za razdvajanje cijelog i decimalnog dijela bez razmaka (1,234). Tačka se može koristiti kao znak za razdvajanje klasa što se često koristi za pisanje novčanih iznosa (1.234,56).

### **Ekavski i ijekavski izgovor**

Naš jezik ima dva ravnopravna izgovora: ekavski i ijekavski. Razlika između ova dva izgovora zasniva se na zamjeni starog vokala *jat*.

Nije dopušteno miješanje ekavskog i ijekavskog izgovora u tekstu ili u govoru.

Ekavskom dugom *e* odgovara ijkavsko *ije*.

Ekavski izgovor - ijkavski izgovor

Cvet - cvijet

Reč - riječ

Mleko - mlijeko

Stena - stijena

Koren - korijen

Uvek - uvijek

Ekavskom dugom *e* odgovara ijkavsko *je* ispred suglasničkih grupa čiji je prvi član najčešće sonant (n, l, lj, r, v).

Ekavskom kratkom *e* odgovara ijkavsko *je*.

Ekavski izgovor - ijkavski izgovor

- Deca, pesma, mera, koleno, leto, nedra — djeca, pjesma, mjera, koljeno, ljeto

Ekavskom kratkom *e* odgovara u ijkavskom *i*:

- Sejati, vejati, grejati — sijati, vijati, grijati.

Ispred o nastalog od i na kraju sloga odnosno riječi

- Živeo, želeo, mleo, hteo — živio, želio, mljo, htio

Ispred lj u riječi biljeg (ek. beleg) i u izvedenicama od nje

- Bilješka, zabilježiti i sl.

U ijkavskom izgovoru paralelno se upotrebljavaju:

Prestupna i prijestupna  
Presto i prijesto  
Prestonica i prijestonica  
Preći i prijeći  
Prelazni i prijelazni  
Prevara i prijevara.

Samo prefiks prije – imaju neke narodne, uglavnom za-starjele riječi, kao npr. Prijeklad (kameni oslonac)

Prijevor (predmet kojim se nešto zatvara)  
Prijesjek (sanduk za žito)  
Prijemet (vrsta vina).

Neki dubleti u ijkavskom izgovoru:

Vijekovi i vjekovi  
Brijestovi i brestovi  
Dijelovi i djelovi  
Lijekovi i ljekovi  
Bijesnim i bjesnim  
Pripovijedak i pripovjedaka  
Dvodijelni i dvodjelni  
Trodijelni i trodjelni...  
Cio i cijel

## *Uloga lektora u izdavačkoj djelatnosti*

---

Udio i udjel  
Predio i predjel  
Smio i smjel  
Sio i sjeo  
Srio i sreo  
Zrio i zreo  
Vrio i vreo  
Zasio i zasjeo  
Sazrio i sazreo  
Zapletati i zaplitati  
Blijesak i bljesak  
Bliještati i blještati....

Pored zajedničkog i u ekavskom i ijekavskom izgovoru: nisam, nismo... u ijekavskom izgovoru je ispravno i nijesam, nijesmo...

Vlastita imena se pišu izvorno – onako kako se izgovaraju i pišu u sredini u kojoj su nastala.

Nedeljko – Nedjeljko – Neđeljko

Cvetko – Cvjetko – Ćetko

Miodrag – Mijodrag

Bela Crkva – Bijelo Polje

Beograd – Biogradsko jezero.

### **Pravopis – pisanje velikih i malih početnih slova**

Lična imena i prezimena, kao i nadimci koji ulaze u sastav imena: Radmila Petrović, Dado, Dušan Silni, Dima Otac...

Ako je riječ o pravim atributima, odnosno objašnjenjima, onda se pišu malim slovom: pop Živan, Ilić otac, Vujačić mlađi.

Imena pripadnika pojedinih naroda: Rus, Poljak, Crnogorac, Srpskinja, Bosanac...

Imena gradova, sela i varošica i kada su višečlana: Kotor, Kokin Brod, Novo Selo...

Svaka riječ naziva države, republike ili pokrajine: Republika Srpska, Crna Gora, Velika Britanija...

Kod naziva nekih država koje više ne postoji samo je početno slovo veliko: Dubrovačka republika, Habzburška monarhija, Zapadno rimske carstvo...

Svi pridjevi izvedeni od vlastitih imenica nastavcima – ov i – in: Maričin džemper, Savina pritoka, Saturnov prsten...

Prva riječ višečlanih imena praznika: Nova godina, Dan pobjede, Kurban-bajram; Ali Sveti Sava.

Imenica Bog, kada označava božanstvo neke monoteističke religije.

Prva riječ višečlanih naziva istorijskih događaja: Mojko-vačka bitka, Francuska revolucija, Drugi svjetski rat (Obratite pažnju: Prvi balkanski rat, ali balkanski ratovi).

Prva riječ u nazivima ustanova i organizacija: Beogradski univerzitet, Udruženje književnika Crne Gore, Liberalna stranka...

## *Uloga lektora u izdavačkoj djelatnosti*

---

Strane rječce kada se nađu na početku, bez navođenja imena: Da Vinči, Van Betoven, De Mopasan, De Balzak...

Ako je navedeno ime ove rječce, onda se pišu malim slovom: Onore de Balzak, Ežen de Rastinjak, Leonardo da Vinči.

Jednočlana imena nebeskih tijela: Zemlja, Sunce, Venera, Pluton...

Ako riječ zemlja označava državu, ili površinu koja se obrađuje, piše se malim slovom, kao i sunce i mjesec, kada se ne misli na nebeska tijela, već na izvor svjetlosti.

Nazivi ulica, trgova, bulevara: ulica Vuka Karadžića, ulica Stevana Sremca, ulica Bracana Bracanovića...

Riječ ulica, ako se nađe na početku naziva ulice, kao u navedenim primjerima, može se pisati i velikim i malim slovom: Ulica Vuka Karadžića, Ulica Stevana Sremca...

Ako je riječ ulica (trg, bulevar) neodvojivo dio naziva, uvijek se piše velikim slovom: Ulica lipa, Ulica brestova, Ulica kestenova, Trg slobode, Bulevar revolucije...

### **MALIM SLOVOM** se pišu:

Svi prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica nastavcima –ski, -čki, -čki: podgorički, srpski, nikšićki, jugoslovenski, mojkovački...

Nazivi pokreta i epoha u umjetnosti: prosvjetiteljstvo, humanizam, realizam, romantizam....

Titule, činovi i oznake zanimanja: princ Pavle, knez Danilo, vojvoda Draško, vladika Nikolaj, ambasador, ministar, profesor, doktor, majstor, kapetan...

## *Uloga lektora u izdavačkoj djelatnosti*

---

Vlastita imenica upotrijebljena za naziv biljke ili nekog naučnog pronaleta: bijela rada, dragoljub, njutn, tesla...

Imena životinja, ukoliko su data prema nekoj njihovoj osobini (najčešće boji): rumenka, cvjetuljka, riđan, zelenko, žuća, garov...

Nazivi odlikovanja: medalja za hrabrost, orden rada, ali Karađorđeva zvijezda.

### **VAŽNO!**

Prvo pišemo ime pa prezime.

U spiskovima možemo pisati prvo prezime pa ime.

U bibliografskim zapisima prezime odvajamo zapetom od imena (Andrić, Ivo: *Na Drini ćuprija*).

Malim početnim slovom pišu se vrste mitoloških bića: vila, nimfa, anđeo, vrag, đavo, satana, šeđtan...

Kolokvijalna imena pišu se velikim početnim slovom: Era, Gedža, Lala...

Negirana imena pišu se malim početnim slovom: nesloveni, nesrbi...

Nazivi koji su nastali na osnovu neke pripadnosti: vjerske, rasne, političke, stručne, pišu se malim početnim slovom: hrišćanin, katolik, crnac, komunista, partizan, bolonjac, grobar, vukovac, delija, nobelovac, oskarovac...

**PRIMJERI:**

Smederevska Palanka  
Bačko Petrovo Selo  
Bačko Dobro Polje  
Han Pijesak  
Petrovac na Mlavi  
Stari grad  
Banovo brdo  
Savski venac  
Profesorska kolonija  
Lješanska nahija  
Gradska opština Palilula  
Opština Palilula  
Rimska imperija  
Istočno rimske carstvo  
Otomanska carevina  
Beogradski pašaluk  
Smederevski sandžak  
Pariska komuna  
Austrijsko carstvo  
Večni grad (Rim)  
Zemlja izlazećeg sunca (Japan)  
Zemlja hiljadu jezera (Finska)  
Grad svjetlosti (Pariz)

---

### *Uloga lektora u izdavačkoj djelatnosti*

---

Srpska Atina (Novi Sad)  
Južni pol  
Sjeverna Amerika  
Crnogorsko primorje  
Bliski istok  
Novi svet (Amerika)  
Crni kontinent (Afrika)  
Stari kontinent (Evropa)  
Stara planina  
Bubanj potok  
Rt dobre nade  
Pančevački rt  
Plava spilja  
Skadarsko jezero  
Sveti Stefan  
Boka kotorska  
Bokokotorski zaliv

Zodijački znakovi: Bik, Lav, Vaga, Jarac, Riba, Lav...

Opšti nazivi: planina, brdo, izvor, potok, rijeka, zaliv,  
more...

Višečlana neprevedena strana imena, svaku riječ, osim  
pomoćnih, pišemo velikim početnim slovom: Rio Grande, Sijera  
Nevada...

## *Uloga lektora u izdavačkoj djelatnosti*

---

Strane svijeta malim početnim slovom: sjever, istok, zapad, jug.

(Međutim, ako ovim imenicama označavamo politički, istorijski ili kulturni prostor, pišemo velikim početnim slovom: Zapad (npr. kultura i civilizacija Zapada)...

Brankov most

Gazela

Ulica carice Milice

Ulica kneza Miloša

Aluminijski kombinat

Srpsko narodno pozorište

Narodni muzej

Crveni krst

Sportsko društvo *Crvena zvezda*

Glavni odbor Crvenog krsta Srbije

Mlada Bosna

Igra u Crvenoj zvezdi

Igra u Zvezdi

Veliki petak

Prvi maj

Nova godina

Dan republike

Malim slovom pišu se imenice opšteg značenja koje su porijekлом od vlastitih imena: rentgen, napoleon (vrsta novca), donžuan (zavodnik), požega (vrsta šljive)...

Mjerne jedinice po imenu naučnika: tesla, džul. Imena biljaka nastala od vlastitih imena: kata (cvijeće), bijela rada, ruža.

Termini podudarni sa etničkim i žiteljskim imenima: dalmatinac (vrsta psa), solunac (borac na frontu).

Vrste proizvoda: vranac, boing, fića, fap, morava, kalašnjikov.

Ako se ističe stručni ili zvanični naziv, ili ako naziv ima oblik formule, pišemo velikim početnim slovom: Boing 707, Zastava 101, Reno 5...

**Naslovi:**

Na Drini čuprija

Boj na Kosovu

Tajna večera

Opšta fizika

Zakon o osnovnoj školi

Uvjerenje o državljanstvu

Magacinska knjiga

Redni broj

Naziv

Količina (razni zvanični dokumenti, administracija).

---

*Uloga lektora u izdavačkoj djelatnosti*

---

Konferencije, skupovi, sporazumi, događaji, dokumenti proistekli sa istih:

- Olimpijske igre
- Godišnja konferencija
- Ženevska konferencija
- Povelja Ujedinjenih nacija
- Manifest Komunističke partije
- Krfska deklaracija.

## NATPISI I POTPISI

Novogodišnji vašar

Velika rasprodaja

Narodni muzej

Prosvjeta

Politika

Zamjenice Vi i Vaš pišemo velikim početnim slovom ako se obraćamo jednom licu iz poštovanja.

Zamjenice vi i vaš pišemo malim slovom ako se obraćamo većem broju lica.

Velikim početnim slovom pišu se i zamjenice Ti i Tvoj kao znak naglašenog poštovanja, i pored bliskosti sa određenom osobom.

Velikom slovom pišemo i zamjenice: Vaš, Vaša, Vaše, Njegovo, Njeno u izrazima tipa: Vaše veličanstvo, Njegova svest, Vaša ekselencijo i sl. Ako izostavimo zamjenicu, malim slovom pišemo: veličanstvo, ekselencijo...

## SKRAĆENICE

### Početne skraćenice:

- *Samо prvo slovo* ( t. – tačka ili ton; o. – osnova )
- *Početni suglasnici do prvog samoglasnika*  
br. (broj)  
str. (strana)  
mn. (množina)  
čl. (član)
- *Početni suglasnici do drugog samoglasnika*  
gimn. (gimnazija)  
prof. (profesor)  
god. (godina)
- *Početni suglasnici do trećeg samoglasnika*  
ijek. ( iječavski)  
imperf. (imperfekat)
- *Dio riječi do sufiksa*  
srp. (srpski)  
polj. (poljski)

rus. (ruski)

tur. (turski)

**Sažete skraćenice:**

Svode se na početno i karakteristična slova. Ako sadrže posljednje slovo, pišu se bez tačke.

dr (doktor)

jd. (jednina)

mr (magistar)

rsl. (ruskoslovenski)

gđa (gospođa)

stsl. (staroslovenski)

gđica (gospođica)

pf. (perfekat)

*Pisanje nekih operativnih skraćenica:*

tj.

i sl.

tzv.

itd.

i dr.

npr.

i t. sl.

**Mjerne i opšte međunarodne skraćenice**

Samo malim slovom pišu se skraćenice od mjernih jedinica metar, gram, litar, čas. [Bez tačke ili sa tačkom]

m ili m. (metar)

cm ili cm. (centimetar)

km ili km. (kilometar)

g ili g. (gram)

kg ili kg. (kilogram)

l ili l. (litar)

dl ili dl. (decilitar)

č ili č. (čas)

kvč ili kvč. (kilovat-čas)

- Međunarodne mjerne skraćenice napisane velikim slovima preuzimaju se neizmijenjene (u izvornoj latinici).  
V(volt), W(vat), J(džul), A (amper), T(tesla)
- Neke međunarodne skraćenice možemo i da prevodimo.  
h-č. ili č (čas)  
kWh-kvč. Ili kvč (kilovat-čas)
- Opšte međunarodne skraćenice uglavnom skraćuju uobičajene latinske izraze. Neke od njih pišu se velikim slovima, a neke imaju i odgovarajuću zamjenu.
  - a.a. (ad acta - među spise staviti u arhivu)
  - etc. (et cetera - itd. - i dr. )
  - M. P. (mjesto pečata)
  - N. N. (neko nepoznat)

### **Verzalne skraćenice (akronimi)**

Čine spojeno napisana velika slova koja predstavljaju početna slova riječi koje se skraćuju. Između slova se ne piše tačka, osim onih skraćenica u kojima je uobičajeno pisanje tačke (M. P.- mjesto pečata, P. S. ...) Ovako se najčešće skraćuju nazivi

## *Uloga lektora u izdavačkoj djelatnosti*

---

ustanova, institucija, organizacija, država, administrativnih jedinica i sl.

SRN (Savezna Republika Nemačka)	CANU
EU (Evropska Unija)	KIC
MMF (Međunarodni monetarni fond)	JNA
OŠ „Vuk Karadžić“	IK
JU	IC
SANU (Srpska akademija nauka i umjetnosti)	MP

- Ako skraćenica označava višečlani naziv koji u sebi ima prilog ili veznik, onda taj prilog ili veznik ne ulazi u skraćenicu.  
ZUOV (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja)  
BiH (Bosna i Hercegovina)  
KiM (Kosovo i Metohija)  
CSO (Centar za stručno obrazovanje)
- Verzalne skraćenice preuzete iz stranih jezika možemo pisati:  
*U izvornom obliku - latinicom* (a mogu se i presloviti i u cirilicu)  
FBI, USA, NATO, BBS.

*Prema čitanju (kako ih izgovaramo)*

BBS-Bi-Bi-Si (iz Bibisija)

ББС-Бе-Би-Си

CNN- Si- En- En (iz Sienena)

ЦНН-Це-Ен-Ен

*Skraćenicama mogu da se dodaju nastavci.*

*U pisanju ih odvajamio crticom.*

Iz KIC-a, sa JAT-om

*Neke skraćenice su nepodesne za izgovor. Pišemo ih u osnovnom obliku i ne dodajemo nastavke.*

VMA, na VMA

### **Verbalizovane skraćenice**

Vremenom se neke skraćenice pretvaraju u riječi i počinju shvatati kao imenice. Tada ih možemo mijenjati po paděžima ili graditi pridjeve. Pišemo ih spojeno i velikim početnim slovom.

\*Nolit, Centropom, Jugoturs, Unesko, Fifa;

(Iz Uneska, sa Fijatom, na Bitefu i sl.)

Kod skraćivanja višečlanih naziva (preduzeća, artikala i sl.) često se vrši sloboden odabir slogova.

BEVAPLEKS (kompleks vitamina B)

NAMA (narodni magazin)

**Pisanje nekih skraćenica:**

- Stručne, naučne i proizvodne oznake (UKT, PVC, TV, PTT)
- oznake na vozilima (BG, NS, NK, BA)
- strane svijeta (N-sjever, S-jug, E-istok, W-zapad (Z))
- oznake hemijskih elemenata (latinicom i samo prvim velikim slovom)  
O (kiseonik), N (azot), Cl (hlor)

**Primjeri skraćivanja vlastitih imena**

- Vuk S. Karadžić ili Vuk Stefanović Karadžić
- P. P. Njegoš
- N. Sad
- G. Milanovac

## **INTERPUNKCIJSKI GALIMATIJAS**

Izbjegavati nizanje više interpunkcijskih znakova.

Redni brojevi: 1, 2, 3, 4. i 5.

Ne: 1., 2., 3., 4., 5.

~~2020./2021.~~

2020/2021

~~Đugi svjetski rat (1939. – 1945.)~~ Drugi svjetski rat (1939-1945).

~~Knjige su objavljene 1959., 1962., 1965. i 1966. godine~~

Knjige su objavljenje 1959, 1962, 1965 i 1966.

~~Traženi termin se nalazi u tački 18. i 21. a priručnika.~~

Traženi termin se nalazi u tački 18 i 21a priručnika.

### **PAŽNJA!**

Nipošto pisati ovako „*Велика је мудрост у правди познавати божанске и људске ствари шта је праведно а шта неправедно*“

- Ili navodnici ili italik, nikako oboje!!!

## PLEONAZMI

U svakodnevnoj komunikaciji odomaćila se upotreba jezičkih konstrukcija koje nikako ne svjedoče o visokoj jezičkoj kulturi onoga ko ih izgovara ili piše. Takve jezičke konstrukcije su **pleonazmi**, tj. izrazi kojima se nepotrebno udvaja (ponavlja) isto značenje.

Predstavljamo vam pleonaze koje se najčešće upotrebljavaju kod nas, na svim ravnima jezičke komunikacije.

### LISTA PLEONAZAMA

1. ~~čak štaviše~~ > čak ili štaviše (koristiti samo jednu od ovih riječi)
2. ~~često puta~~ > često
3. ~~daljni rast~~ > rast
4. ~~daljnje širenje~~ > širenje
5. ~~loša mana~~ > mana
6. ~~međusobna saradnja~~ > saradnja
7. ~~otprilike oko~~ > otprilike ili oko (koristiti samo jednu riječ)
8. ~~ponavljanje iz početka~~ > ponavljanje
9. ~~ponovni povrat/povraćaj~~ > povrat

10. ~~zajedno porazgovarati~~ > porazgovarati (može se porazgovarati samo uz učešće i druge strane)
11. ~~treći po redu~~ > treći (kad je neko treći/prvi/drugi... onda znamo da je takav po redu)
12. ~~veliko mnoštvo~~ > mnoštvo (mnoštvo je nužno veliko)
13. ~~u periodu od februara do juna~~ > od februara do juna
14. ~~ušteda u visini od oko~~ > ušteda oko
15. ~~vremensko razdoblje~~ > razdoblje (razdoblje se isključivo odnosi na vrijeme)
16. ~~0,5 l gratis na poklon~~ > 0,5 l gratis ili 0,5 l na poklon
17. ~~razvoj poslovnih strategija i taktika~~ > razvoj strategija ili razvoj taktika
18. ~~raznorazni~~ > razni
19. ~~ranoraničac~~ > ranilac
20. ~~sam samećit~~ > sam
21. ~~nov noveat~~ > nov
22. ~~na kraju krajeva~~ > na kraju
23. ~~silazi dolje~~ > silazi
24. ~~vrati se natrag~~ > vrati se ili natrag
25. ~~popeti se gore~~ > popeti se
26. ~~danas nisam izlazio napolje~~ > danas nisam izlazio
27. ~~kao na primjer~~ > kao ili na primjer (pisati jedno ili drugo, nikako oboje).

## **BIROKRATSKE (ZLO)UPOTREBE JEZIKA**

Birokratija se javlja glavnim krivcem u zločinu nad jezikom. U potrazi za jednostavnijim i lakšim jezičkim rešenjima birokratija skrnavi jezik i oblikuje ga u nezgrapno čudovište.

### **Primjeri:**

1. Zakoni koji su veoma restriktivni prema ovoj djelatnosti posebno kada je riječ o organizaciji štrajka ili imenovanju direktora škola.

**Bolji iskaz:** Zakoni koji učiteljima i nastavnicima ne dozvoljavaju da štrajkuju i imenuju direktora škole.

2. Svi članovi Upravnog odbora imali su nepodijeljen utisak da se radi o nešto povoljnijem trendu u pogledu ukupnih finansijskih rezultata.

**Bolji iskaz:** Svi članovi Upravnog odbora imali su nepodijeljen utisak da su ukupni finansijski rezultati nešto povoljniji.

3. Ove pojave imaju za cilj....

**Bolji iskaz:** Cilj ovih pojava je....

4. Carine su u funkciji zaštite domaćih proizvođača.

**Bolji iskaz:** Carine štite domaće proizvođače.

**Birokratska jezička zlodjela:**

- parkovski prostori umjesto parkova,
- restoranski prostori umjesto restorana,
- zimski i ljetnji period umjesto ljeto i zima,
- vremenski period umjesto vrijeme,
- protestni skup umjesto protest,
- novčana sredstva umjesto novac,
- devizna sredstva umjesto devize,
- poreska davanja/opterećenja/obaveze umjesto porezi,
- reanimacioni postupak umjesto reanimacija,
- velikih razmjera umjesto veliki,
- usporenijim tempom umjesto sporije,
- u što većem obimu umjesto više,
- biti prisutan – prisutno je nezadovoljstvo; sve je prisutni – je uvjerenje da; prisutno je izostajanje s posla; prisutna je nestasica – može se zamijeniti nizom drugih izraza: ima, postoji, zapaža se, vlada, javlja se itd;
- da se nastavi sa preduzimanjem pojačanih mjera i aktivnosti – umjesto da se nastavi sa pojačanim mjerama kako bi se što efikasnije postigli planirani ciljevi;
- zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novo-rođenčadi – umjesto zahtjev za dobijanje pomoći.

## NAJUPORNIJE GREŠKE – JEZIČKE PIJAVICE

- **u vezi toga ili uvezi s(a) tim** – pravilno: **u vezi s(a) tim**, jer se veza uspostavlja sa nečim;
- **obzicom ili s obzicom** – pravilno: **s obzicom na to da**;
- **kući ili kod kuće** – sa glagolima kretanja pravilno je kući: **Idem kući**. Sa glagolima mirovanja pravilno je kod kuće: **Jesi li kod kuće? Biću kod kuće**;
- **čitaoc ili čitalac / gledaoc ili gledalac / rukovodioc ili rukovodilac** – Jedan čitalac. Nekoliko čitalaca. Od jednog čitaoca. Od nekoliko čitalaca;
- **razočarenje ili razočaranje** – pravilno: **razočaranje** (nastalo od glagola razočarati);
- **svo ili sve** – pravilno: **sve** (sve ljudstvo, sve voće, sve vrijeme, sve znanje) [Ova greška je toliko česta da mnogi lingvisti smatraju da je samo pitanje vremena kada će je i norma prihvatići.]
- **izvinuti se ili izviniti se** – pravilno: **izviniti se**;
- **zahvalujem vam se ili zahvalujem vam** – pravilno: **zahvalujem vam**.

Ovaj priručnik je osmišljen kao pomoćno sredstvo na edukacijama koje se sprovode u okviru projekta *Training and Education for Deficit Occupations within the Book Industry* (*Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industriji knjiga*).

Priručnik nije namijenjen za distribuciju i prodaju, već isključivo kao pomoći edukativni materijal tokom obuka koje se sprovode u okviru projekta.

Sadržaj priručnika je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.

*Prelom, dizajn i štampa:* „Golbi”, Podgorica, 2022.